

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1994



NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT

Saide
Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehlopi yohle e hlahisitswe e le "Open Education Resources" (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and
share this work as long as you attribute
Zenex Foundation, but you may not change
this work in any way or use it commercially.



Di ka fofa?

Sesotho

Mohato

1B



Molteno





Medumo (e metjha)

f, d

Di ka fofa?

Sesotho

Mohato 1B

ISBN: 978-1-77981-050-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Molteno

Mofetoledi: Komello Moloi

Motshwantshisi: Richwealth Orphan

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023



Mohato 1	Mohato 2	Mohato 3	Mohato 4	Mohato 5
- Eba bonolo Malebo - Sebati le Sekgo - Bona lamunu - Mollo - Lebile o a emaema - Paki o a penta - Pokola - Pula ya semaka - Ho bala meqomo - Komello - Banana ke baisana - Yuna o lemetse - Noha! - Lerato la Mohale le Serero - Bana ba molemo - Di ka fofa - Sopo e monate - Ba polasing - Buyi o a makala - Moriri o moholo - Jobe ha a robale - Ntate o kgutla neng - Lerato la mawelana - Jase e fetohile	- Mosebetsi o sekono - Ha re bolokeng metsi - Metsi ka mona le ka mona - Monyai wa mathaittha - Mose o mebalabala - Shibelane sa Tingyiko - Lesale la Gauta - Tatso ya dijo tsa Setso - Dieta tsa Koketso tse ntjha - Sebapadi sa maemo - Bula, kwala, ho tswelle - Tjekatjeka mosetsana wa sengangele - Leano le letle la Mmusi - Bolo e nyametse - Dimpho - Mathata serapaneng sa nkgono	- Monate wa Lesheleshele - Molemi, Morwesi le dikgabo - Bophelo ba sehohwana - Manwa le ditlalebore - Moriana wa phodiso - Kwena e lonya - Motswako o Molemo - Mothei wa ditlhapi - Seromo wa Mohale - Ha ke rate meroho - Dipoho di a iphetetsa - Di kgolo ho nna - Ngwanana ya bohlale - Mefuta ya dipalangwang - Seeta se setle - Dinotshi - Bashemane ba bohlale - Phetoho e ntjha - Lefu la sefuba - O a Hlobaella - Setswalle sa Nnete	- Phatso o Thabile - Ba a bapala - Mookodi wa Lerato - Mofikela wa Dikolobe - Toro ya Maama e a phethahala - Palesa o tshwara leshodu - Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda - Pule o phela bophelo bo bottle! - Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo	- Mahe a Senwelo a siyo - Mama Afrika, Miriam Makeba - Ho thusa Ntatemoholo ho fola - Nkodi o tseba nako - Peo ya mohlolo. - Re etela serapa sa diphoofolo. - Difate tsa Afrika Borwa - Toro ya Makgwadi